



PRAVILNIK SPORTSKE MOTONAUTIKE 2019.

Terminologija

<i>Sportska motonautika</i>	Zajednički naziv za sve oblike sportskih takmičenja plovila na motorni pogon.
<i>UIM</i>	Međunarodna Motonautička Unija. Član Međunarodnog Olimpijskog Komiteta i jedina svjetska federacija za motonautiku i skutere na vodi.
<i>MS</i>	Ministarstvo Sporta Crne Gore (nekadašnja Uprava za Mlade i Sport).
<i>COK</i>	Crnogorski Olimpijski Komitet.
<i>MOK</i>	Međunarodni Olimpijski Komitet.
<i>SMK</i>	Sportski Motonautički Klub registrovan kod Ministarstva Sporta Crne Gore.
<i>SMSCG</i>	Sportski Motonautički Savez Crne Gore. Jedini nacionalni sportski savez za motonautiku u Crnoj Gori. Predstavnik Crne Gore u UIM.
<i>Šampionat</i>	Nacionalni Šampionat Crne Gore, priznat od Ministarstva Sporta i UIM.
<i>Znak *</i>	Pravilo preuzeto iz UIM pravilnika.



SPORTSKI MOTONAUTIČKI SAVEZ CRNE GORE
THE POWERBOAT FEDERATION OF MONTENEGRO

Vrhovna pravila

1. U slučaju preklapanja pravila između ovog pravilnika i pravilnika UIM, ovaj pravilnik ima veću važnost.
2. Ukoliko u ovom pravilniku i ostalim Posebnim Pravilnicima ne postoji pravilo o određenoj situaciji, primjenjivaće se pravilnici UIM i MOK.
3. Ukoliko pravilo ne postoji, podrazumeva se da radnja nije dozvoljena sve dok se ne dobije potvrda od SMSCG ili organizatora trke.
4. Sigurnost takmičara, gledalaca i posmatrača je uvijek važnija od trkanja. Trkači ne smiju ništa učiniti što ugrožava ljude i okolinu.

Takmičari i trkači

5. Svojstvo takmičara stiče se učlanjivanjem u SMK koji je član SMSCG.
6. Svojstvo trkača stiče se posjedovanjem važeće trkačke dozvole SMSCG.
7. Da bi dobio dozvolu, svaki trkač mora proći teorijsku i praktičnu obuku. Trkač se obučava u vezi sa sigurnošću vožnje i poznavanjem pravila, a ne kako da bude uspješniji trkač.
8. Pohađanje teorijske i praktične obuke ne znači i automatsko dobijanje dozvole. Potencijalni trkač mora da pokaže određeni nivo teorijskog i praktičnog znanja.
9. * Trkači mlađi od 18 godina moraju da posjeduju pisanu saglasnost roditelja ili staratelja koja sadrži i izjavu da, u slučaju udesa na takmičenjima, neće tražiti naknadu štete od matičnog kluba, od organizatora takmičenja ili od SMSCG.

Sportski funkcioneri

10. Svojstvo sportskog funkcionera stiče se registracijom kod SMSCG, polaganjem odgovarajućeg ispita, i dobijanjem odgovarajuće članske karte sportskog funkcionera-licence.

Određivanje takmičarskih klasa i disciplina

11. Organizator takmičenja objavljuje finalni spisak klasa i disciplina najmanje 3 dana pred takmičenje.
12. Da bi se klasa bodovala za nacionalni šampionat mora imati minimalni broj registracija:
 - Paralelni slalom i drag race – 4 prijavljena plovila (osim kada se koriste plovila SMSCG).
 - Slalom – 3 prijavljena takmičara.
 - Kružna trka – 3 prijavljena plovila (osim kada se koriste plovila SMSCG).
 - Offshore trka – 6 prijavljenih plovila.
13. Trkač se smatra juniorom ako će 31. decembra tekuće godine imati manje od 18 godina.
14. Junior se može takmičiti u seniorskoj klasi, na svoj zahtjev predat prije prve trke tekuće godine. Nakon prve trke, takav trkač više nikad nema prava da se takmiči u juniorskoj klasi.

Sastanak trkača

15. * Svi trkači su obavezni da prisustvuju sastanku pred trku. Trkač koji nije prisutan na sastanku ili na prozivci prije sastanka ne može se takmičiti na Šampionatu i smatra se da je **odustao**.

Trke

16. * Ulazak na trkačku stazu je dozvoljen samo nakon datog znaka od strane sportskog funkcionera. Svaki drugi izlazak se smatra ugrožavanjem bezbjednosti i podliježe disciplinskim merama.
17. Ukoliko trkač koji se nalazi na stazi u roku od 5 sekundi u potpunosti ne ispoštuje signal sportskog funkcionera (zastava, zvižduk i sl.) biće automatski diskvalifikovan iz te trke. Ozbiljnije nepoštovanje podliježe daljim disciplinskim mjerama.



SPORTSKI MOTONAUTIČKI SAVEZ CRNE GORE

THE POWERBOAT FEDERATION OF MONTENEGRO

18. * Svaki sportski funkcioner ima pravo da u bilo kom trenutku pošalje bilo kog trkača na provjeru fizičkog, alkoholnog ili doping stanja. Trkač koji odbije provjeru će automatski biti suspendovan sa takmičenja, biti prijavljen UIM, i podlagati disciplinskim mjerama.
19. * Trkač koji je **odustao** od učestvovanja u trci nakon završetka zvanične registracije, bez obzira na razlog, nema pravo na povraćaj registracije, startnine ili drugih troškova.
20. * U slučaju vremenskih ili drugih nepogoda, SMSCG ili organizator trke donosi odluku o nastavku ili odlaganju trke. Za odloženu trku važe sva ista pravila iz ovog pravilnika.
21. Trkačka plovila se dijele na kategorije, grupe ili klase. Prilikom prijave za trku, trkači, pod punom materijalnom odgovornošću garantuju da njihovo plovilo odgovara kategoriji, grupi ili klasi za koju ga prijavljuju i prihvataju sve sankcije ukoliko se dokaže suprotno.
22. Trkač ne mora da bude vlasnik plovila na kome se takmiči.
23. U disciplinama u kojima je moguće da više takmičara koristiti isto plovilo (slalom, drag race i dr.) dozvoljeno je da više takmičara koristi isto plovilo.
24. * Trkači se na pobjedničku ceremoniju moraju pojaviti u kompletnoj trkačkoj opremi.
25. * Na pobjedničku ceremoniju trkači dolaze sami i ne smiju dozvoliti svojim članovima porodice ili tima da im se pridruže na podijum sve dok zvanično snimanje nije završeno.
26. Trke Šampionata mogu da organizuju samo klubovi-članovi SMSCG.
27. * Nijedna trka za Šampionat ne može da se održi ukoliko prethodno nije upisana u trkački kalendar.
28. * Na trkama mogu učestvovati i vozači sa licencom stranog UIM kluba, pod uslovom da je trka upisana u međunarodni kalendar. Ti trkači nemaju prava bodovanja za Šampionat.

Žalbe

29. * Žalba u vezi sa plovilom ili drugim trkačem mora biti podnijeta prije sastanka trkača. Trkač koji je započeo trku automatski se smatra da je prihvatio konkurentska plovila i trkače.
30. * Samo trkač ima pravo žalbe, isključivo u disciplini u kojoj je učestvovao.
31. * Verbalne žalbe, ma koliko očigledne, su nevažeće. Insistiranje na verbalnim žalbama se smatra ometanjem održavanja trke i podliježe disciplinskim merama.
32. * Žalba mora biti podnijeta čitko pisana štampanim slovima ili odštampana, sa jasno navedenim razlogom i dokazima.
33. * Žalba mora biti podnijeta i potpisana od stane trkača.
34. * Žalba mora biti predata funkcioneru, koji će ubilježiti vrijeme predaje.
35. * Prijava žalbe se naplaćuje 20€, koji se vraćaju trkaču ukoliko se žalba prihvati.
36. * Rok za predaju žalbe je 60 min od vremena objavljenog na zvaničnom rezultatu.

Disciplinske mere

37. * Disciplinske mere su sljedeće: a) Ukor; b) Novčana kazna; c) Zabrana organizovanja ili učestvovanja i vršenja funkcija na svim ili određenim takmičenjima u određenom vremenskom periodu; d) Doživotna zabrana učešća i vršenja funkcija na svim takmičenjima – diskvalifikacija; e) Brisanje iz plasmata i oduzimanje osvojenih bodova.
38. * Sve disciplinske mere se prijavljuju UIM.